

t13_filter_0 (TM-
LVKiYxS31CXAFsodCJX3ELnRzwG2bjSvB)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v10_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v19_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v20_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v14_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v9_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg (X0 \in X1) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2)) \wedge (v1_xboole_0 X2)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge (l3_lattices X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X3) \wedge ((v19_lattices X3 X0) \wedge ((v20_lattices X3 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow ((X1 \in X3) \Rightarrow ((k3_lattices X0 X1 X2 \in X3) \wedge (k3_lattices X0 X2 X1 \in X3)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (k6_domain_1 X0 X1 = k1_tarski X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(v4_lattices X0)\wedge(l2_lattices X0))\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(k3_lattices X0 X1 X2 = k1_lattices X0 X1 X2) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\exists X1.m1_subset_1 X1 X0 \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_lattices X0)\Rightarrow((l1_lattices X0)\wedge(l2_lattices X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X1 = k1_tarski X0)\Leftrightarrow(\forall X2.(X2 \in X1)\Leftrightarrow(X2 = X0)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l2_lattices X0))\Rightarrow((v14_lattices X0)\Leftrightarrow(\exists X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((k1_lattices X0 X1 X2 = X1)\wedge(k1_lattices X0 X2 X1 = X1))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(v4_lattices X0)\wedge(l2_lattices X0))\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(k3_lattices X0 X1 X2 = k3_lattices X0 X2 X1) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_lattices X0)\Rightarrow(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(v10_lattices X0))\Rightarrow((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(v4_lattices X0)\wedge(v5_lattices X0)\wedge((v6_lattices X0)\wedge(v7_lattices X0)\wedge(v8_lattices X0)\wedge(v9_lattices X0)))) \quad (12)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v10_lattices X0)\wedge(l3_lattices X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(((\neg v1_xboole_0 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1))\wedge((v19_lattices (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1) X0)\wedge(v20_lattices (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1) X0)\wedge(m1_subset_1 (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))))))\Rightarrow(v14_lattices X0)))$$